



SEPHUTHELWANA SA TLHOKOMELO YA TŠA MAPHELO sa KHOMOTŠO

Pfizer e go fa ka sephuthelwana se se latelago sa tlhokomelo ya tša maphelo ya molwetši nakong ya kalafo ya gago

O neilwe dilo tše di latelago ka gare ga

SEPHUTHELWANA SA KHAMOTŠO SA MOLWETŠI:

- Lepotlelo la meetse
- Setlolo sa Molomo
- Setlolo sa Serethe
- Setlolo sa diatla
- Methaladi
- Sehlatswa-legano seo se se nago Alcohol
- Lepokisi le le 1 la sehlare sa go fana ka meetse
(motswako wa electrolyte wa go nwewa)



Bakeng sa boitsebišo bjo bo oketsegilego, hle botšiša setsebi sa gago sa tše maphelo.

GO IKOMOLLA KA MEETSE



Nakong ya kalafo o ka ba le letšhollo^{2,3}

Ditšhišinyo tše dingwe ke tše¹

- Enwa diela tše dintši ganyenyane-ganyenyane
- Phema go nwa mola o eja ke moka ka morago ga iri e 1
- Eja le go nwa diela tše dinyenyane, o dire se gantšhi
- Phema dijo tše di nago le dinoko, makhura le fiber e ntši
- Kgaotša go šomiša dilo tše di dirago gore mantle a be boreledi gotee le dilo tše di nago le fiber (ge e ba o be o di šomiša)
- Phema khafeine
- **Boledišana le ngaka ya gago goba mooki gore o hwetše keletšo e oketsegilego**



Bakeng sa boitsebišo bjo bo oketsegilego, hle botšiša setsebi sa gago sa tše maphelo.

SETLOLO SA MOLOMO



Nakong ya kalafo molomo wa gago o ka omelela le go pharoga¹

Tše ke ditšhišinyo tše di thapišago molomo woo o omeletšego le go pharoga¹

- Diriša setlolo sa molomo gantši
- Phema dijo tše di nago le dinoko le esiti gotee le bjala
- Phema dijo tše di fišago goba tše di tonyago kudu
- Eja dijo tše bonolo
- **Boledišana le ngaka ya gago goba mooki gore o hwetše keletšo e oketsegilego**

O neilwe setlolo sa molomo



Bakeng sa boitsebišo bjo bo oketsegilego, hle botšiša setsebi sa gago sa tša maphelo.

SETLOLO SA MAOTO



Maoto a gago a ka thoma go opa nakong ya kalafo¹

Kaonefatša tsela yeo o hlokomelago maoto a gago¹

- Tlola setlolo sa maoto ka bontši
- Hlapa ka meetse ao a fodilego ke moka o phumole ka go phephetha ka lešela
- Go šišinywa gore o se ripe dintho ka ge se se ka gakatša boemo
- **Boledišana le ngaka ya gago goba mooki gore o hwetše keletšo e oketsegilego**

O ka hlokomela maoto a gago ka setlolo sa serethe



Bakeng sa boitsebišo bjo bo oketsegilego, hle botšiša setsebi sa gago sa tša maphelo.

SETLOLO SA DIATLA SEO SE THOBAGO



O ka ba le dišo le dintho diatleng tša gago nakong ya kalafo^{2,3}

Ditšhišinyo tšeо di šomago¹

- Tlola makhura ka bontši- kudukudu ka morago ga go hlapa le pele o robala
- Hlapa ka meetse ao a fodilego ke moka o phumule ka go phephetha ka lešela
- Phema go gohla diatla tša gago
- Apara diaparo tšeо di sa go swarego tša cotton
- Tlola sethibelaletšatši sa SPF 30
- **Boledišana le ngaka ya gago goba mooki gore o hwetše keletšo e oketsegilego**

O ka tlola setlolo sa diatla go thapiša letlalo



Bakeng sa boitsebišo bjo bo oketsegilego, hle botšiša setsebi sa gago sa tša maphelo.

RULAGANYA dilapološi tša gago!



Rulaganya dilapološi tša gago ge o ikwa o le kaone - se se tla dira gore o be le selo seo o se feleleago pelo!

Ge o ikwa o lapile nakong ya kalafo¹

- Robala go se nene goba o khutše
- Eja gabotse le go nwa diela tše dintši
- Otlolla maoto go se nene goba itšhidulle ka go nnyane
- Dira dilo tšeо di tla dirago gore o iketle, go swana le go theetša mmino goba go bala
- O se otlele koloi goba go šomiša motšhene ge o lapile
- **Boledišana le ngaka ya gago goba mooki gore o hwetše keletšo e oketsegilego**



Bakeng sa boitsebišo bjo bo oketsegilego, hle botšiša setsebi sa gago sa tša maphelo.

SEHLATSWA-LEGANO SEO SE SE NAGO ALCOHOL



Legano la gago le ka opa le/goba go šitišega nakong ya kalafo^{2,3}

**Tše ke tše dingwe tša ditšhišinyo tše o ka di dirišago
bakeng sa legano la gago¹**

- Enwa diela ka stro
- Tšokotša legano la gago ka sehlatswa-legano seo se se nago alcohol
- Hlapa meno ka morago ga go ja le ge o yo robala ka poraše e boleta
- Šomiša sesepa sa meno seo se se nago peroxide goba itirele sehlatswa-legano ka go tswaka baking soda le meetse a borutho
- Šomiša poraše e boleta - goba gauze, ge e ba marinini a gago a etšwa madi
- **Boledišana le ngaka ya gago goba mooki gore o hwetše
keletšo e oketsegilego**

Di stro le dihlatswa-molomo tše di se nago alcohol go letetšwe gore di fane ka kimollo e itšego



Bakeng sa boitsebišo bjo bo oketsegilego, hle botšiša setsebi sa gago sa tša maphelo.



TEMOSO: Ditshišinyo tše tsa go šomana le ditlamorago di theilwe phihlelong ya Dr Kollmannsberger yoo e lego mongwadi wa kuranta ya kalafo ya Sunitinib bakeng sa metastatic renal cell carcinoma: ditshišinyo tsa mabapi le keletšo ya go šomana le ditlamorago le diphetho tsa mohuta woo di swanetše go dirišwa ka bohlale ke setsebi seo se tšeago karolo sa tsa maphelo. Bakeng sa boitsebišo bjo bo oketsegilego hle botšša setsebi sa gago sa tsa maphelo.

Ditshupetšo: 1. Kollmannsberger C, Soulieres D, Wong R, Scalera A, Gaspo R, Bjarnason G. kalafo ya Sunitinib bakeng sa metastatic renal cell carcinoma: ditshišinyo tsa go swaragana le ditlamorago. CUAJ 2007;1(2 Supp):S41-S54. 2. SUTENT® Seo se Tsentšwego ka Gare, 12 July 2021 3. INLYTA® Seo se Tsentšwego ka Gare, 19 May 2020.

Pfizer Laboratories (Pty) Ltd. Company Reg. No. 1954/000781/07. Building 2, 1st Floor, Maxwell Office Park, Magwa Crescent, Waterfall City, Midrand, Johannesburg, South Africa. Tel. No: 0860 PFIZER (734937). Copyright © 2023. Pfizer Laboratories (Pty) Ltd. All rights reserved. PP-UNP-ZAF- 0299

 **Pfizer** Breakthroughs that change patients' lives®